

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA
FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA
SARAJEVO

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND
HERZEGOVINA
FEDERAL MINISTRY OF FINANCE
SARAJEVO

Broj: 06-02-4-5837/25
Sarajevo, 1.7.2025. godine

DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PREDMET: Odgovor - daje se

V E Z A: Vaš akt broj: 05/2-02-303/25, od 19.6.2025. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO

Primljeno: 11-07-2025

Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/2	-02-	303	/25

Poštovani,

Na 19. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 16.6.2025. godine delegat Ivan Ivić, postavio je delegatsko pitanje: „Tko je nadležan za donošenje proračuna općine, je li to općinsko vijeće ili je to načelnik? Ako ima više zakona koji reguliraju ovu oblast koji je mjerodavniji na primjer, Zakon o proračunima Federacije BiH ili Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH?“

Federalno ministarstvo finansija je nadležno da tumači odredbe Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25) u tom kontekstu ističemo da je odredbama Člana 7. stav (1) propisano „Budžete donose Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, zakonodavna tijela kantona, odnosno gradska i općinska vijeća za budžetsku godinu koja odgovara kalendarskoj godini prije početka godine na koju se odnosi“. Analogno navedenom, proizilazi da budžet na nivou općine/grada donosi općinsko/gradsko vijeće. Odredbe člana 15. Zakona o budžetima su više nego jasne i propisuju vrlo precizne rokove svakog od budžetskih koraka, pri čemu se svaki od tih koraka mora ispoštovati od strane općine/grada što potvrđuje član 38. Zakona o budžetima koji propisuje da ovu odredbu shodno primjenjuju kantoni, gradovi/općine i vanbudžetski fondovi.

Nadalje ukazujemo da odredbe člana 33. stav (2) kojim je definisano da općinske/gradske službe za finansije prije dostavljanja nacrtu budžeta odnosno prijedloga budžeta općinskom/gradskom vijeću obavezne su pribaviti mišljenje kantonalnog ministarstva finansija. Ova i predhodno pobrojane odredbe jasno ukazuju i definišu učesnike u budžetskom procesu, koji podrazumjevaju aktivno učešće općinskog načelnika, općinskih službi i općinskog vijeća. Stoga smo mišljenja da se budžet općine/grada usvaja od strane Općinskog vijeća, a na temelju prijedloga općinskog načelnika kao ovlaštenog predlagача tog dokumenta, te da bi odstupanje od navedenog predstavljalo kršenje odredbi Zakona o budžetima i odstupanje od utvrđenog budžetskog procesa.

Na kraju naglašavamo da budžetski proces, odnosno proces pripreme, usvajanja i izvršavanja budžeta i njegovog izvještavanja uređen je Zakonom o budžetima, te imajući u vidu odredbe člana 105. Zakona, predstavlja svojevrsan "lex specialis" u odnosu na druge propise kojima se eventualno utiče na budžetski proces.

S poštovanjem,



MINISTAR

Toni Kraljević

Dostaviti:

- a) *Naslovu*
- b) *a/a*